

# KAMOO ENTEE SEBETSANG KATENG



**Ente ya COVID-19 e thusa mmele wa rona ho lwantsha kokwana.**


## E sebetsa tjena:




Borasaense ba sebedisa diphatsa tsa lefutso (gene) ya COVID-19 ho etsa ente.




Ente e hlajwa mosifeng o sephakeng sa rona.



Ente e bolella mmele wa rona hore o hlahise disele tse bitswang T-cell le masole a mmele. Tsena ke disele tseo ka tlhaho mmele wa rona o di etsang ho lwantsha ditshwaetso.



Haeba hamorao nakong e tlang re pepesetswa kokwaneng ena




mmele wa rona o se o le malala-laotswe ho qala ho lwantsha kokwana ena ya COVID-19 ka disele tse bitswang T-cell le masole a mmele.



Sena se bolela hore re haha boitshireletso ba mmele kgahlanong le COVID-19.



Esita le haeba re ka fumana COVID-19, sena se tla etsa bonnete ba hore re fumana feela matshwao a bobebe a ho kula.



**Haeba batho ba bangata ba fumana ente ena, ho tla ba thata haholo bakeng sa hore COVID-19 e name.**

Ho entwa ka ente ya COVID-19 ho tla boloka bophelo ba batho ba bangata.

